



Trg pravde 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/217-955; fax: 049/235-070; mail: pkbd@pkbd.ba
Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; е-пошта: pkbd@pkbd.ba

Broj: SuPK-01-833/25-I
Brčko, 25.06.2025. godine

Na osnovu člana 14. stav (1) tačka q) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07, 20/08, 04/21 i 06/21), članova 29, 31, 32. i 33. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 13/23 – prečišćen tekst) i člana 11. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 1/19), na 125. vanrednoj sjednici, održanoj dana 25.06.2025. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

**JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNjenih RADNIH MJESTA
U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH**

1. Referent-operater-asistent u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH, (na neodređeno vrijeme) 1 (jedan) izvršilac

2. Pripravnik u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH (na određeno vrijeme, do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, ali ne duže od dvije godine) 1 (jedan) izvršilac

Kandidat za službenika i namještenika u pravosuđu treba da ispunjava opšte uslove:

- a) da je državljanin BiH;
- b) da je punoljetan;
- c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjeseta;
- d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
- e) da nije osuđivan za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- f) da nije osuđivan za krivično djelo iz oblasti korupcije, krivično djelo protiv pravnog saobraćaja i drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe u pravosuđu;
- g) da se na tu osobu ne odnosi član IX stav (1) Ustava;
- h) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja javnog konkursa ili internog oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije, nije otpušteno iz državne

- službe u institucijama BiH, entiteta u BiH ili Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere;
- i) da ne postoje okolnosti koje bi dovele do sukoba interesa.

Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:

(1) Za referenta-operatera-asistenta u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH (platni razred V):

- srednja stručna spremna, IV stepen,
- najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci,
- položen ispit za rad u organima uprave,
- dobro poznavanje rada na računaru,
- brzina i tačnost otkucanja po diktatu (najmanje 400 otkucaja na računaru za vrijeme od 2 (dvije) minute od čega najmanje 200 tačnih otkucaja).

(2) Za pripravnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH (platni razred VIII):

- visoka stručna spremna, VII stepen (240 ECTS bodova), smjer: pravni

Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 ili na internet stranici Pravosudne komisije na adresi: www.pkbd.ba.

Stručna služba Pravosudne komisije sačinjava izvještaj o selekciji prijavljenih kandidata koji dostavlja Komisiji za zapošljavanje koja provodi postupak zapošljavanja službenika i namještenika, radi utvrđivanja termina pismenog testiranja i intervjuja.

Postupak zapošljavanja službenika, odnosno namještenika provodi Komisija za zapošljavanje koju za svaki postupak zapošljavanja imenuje Pravosudna komisija.

Komisiju za zapošljavanje čine tri člana iz pravosudne institucije za koju se provodi postupak zapošljavanja, koji moraju imati najmanje istu stručnu spremu propisanu za poslove radnog mjeseta za koje se vrši izbor kandidata, a sastav Komisije za zapošljavanje mora odražavati sastav stanovništva.

Izuzetno, Komisiju za zapošljavanje čine tri člana Pravosudne komisije ukoliko se provodi postupak zapošljavanja: a) direktora Kancelarije za pravnu pomoć; b) advokata u Kancelariji za pravnu pomoć; c) sekretara Pravosudne komisije; d) sekretara Osnovnog suda i Apelacionog suda; e) sekretara Tužilaštva; f) sekretara Pravobranilaštva; g) komandira Sudske policije; h) zamjenika komandira Sudske policije; i) pomoćnika sekretara Pravosudne komisije - portparola; j) stručnih saradnika.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere ispunjavanja posebnih uslova ukoliko se traže za određeno radno mjesto (poznavanje rada na računaru, poznavanje stranog jezika, fizička sposobnost i slično), pismenog testa i usmenog intervjuja.

Za radno mjesto za koje se traže određeni posebni uslovi kao što je poznavanje rada na računaru, poznavanje stranog jezika, fizička sposobnost i slično vrši se provjera ispunjavanja određenih posebnih uslova testiranjem, kroz praktičan rad ili provjerom fizičkih sposobnosti, te se na pismeni test, odnosno intervju pozivaju samo kandidati koji su uspješno obavili testiranje odnosno praktičan radu. Provjera ispunjavanja posebnih uslova vrši se isti dan kada i pismeno testiranje, prije pismenog testiranja, o čemu se kandidati obavještavaju **isključivo putem**

službene internetske stranice Pravosudne komisije, najkasnije pet dana prije zakazanog testiranja.

Na **pismeno testiranje**, koje je obavezni eliminatorički dio u proceduri izbora službenika i namještenika, kandidati se pozivaju **isključivo putem službene internetske stranice Pravosudne komisije**, najkasnije pet dana prije zakazanog testiranja.

Pismeni test obuhvata 30% pitanja iz oblasti utvrđenih programom polaganja ispita za rad u organima uprave i propisa koji uređuju rad pravosuđa i 70% pitanja iz oblasti poslova upražnjenog radnog mjesto za koje je raspisan javni konkurs, koja će biti objavljena na službenoj stranici Pravosudne komisije. Bodovi ostvareni na pismenom testu nose 75% (sedamdeset pet odsto) ukupnih bodova koje može ostvariti kandidat u postupku izbora.

Na **usmeni intervju** pozivaju se kandidati koji su uspješno prošli pismeni test, **isključivo putem službene internetske stranice Pravosudne komisije**, najkasnije pet dana prije zakazanog intervjuja.

Izuzetno, usmeno intervjujisanje kandidata može se obaviti odmah nakon pismenog testiranja, ukoliko postoje tehničke prepostavke za to, s tim da se kandidati direktno obavijeste o rezultatima testiranja i terminima intervjuja.

Pitanja koja se kandidatima postavljaju na usmenom intervjuu utvrđuju se najmanje 60 minuta prije početka intervjuja i ista su za sve kandidate, osim ako intervju traje više dana.

Bodovi ostvareni na usmenom intervjuu nose 25% (dvadeset pet odsto) ukupnih bodova koje može ostvariti kandidat u postupku izbora.

U toku postupka intervjujisanja kandidata, broju bodova koji osvoji jedan kandidat dodaju se dodatni bodovi u slučaju:

- a) prava propisanih Zakonom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, tri boda,
- b) da su članovi zajedničkog domaćinstva nezaposlena ili penzionisana lica, dva boda
- c) da je kandidat samohrani roditelj, dva boda.

Komisija za zapošljavanje dužna je izabranog kandidata obavijestiti o izboru prvi naredni radni dan nakon provedenog izbora kandidata, telefonom, e-mailom, putem internet stranice Pravosudne komisije ili putem oglasne ploče.

Izabrani kandidat dužan je u roku od tri dana, od dana obavještenja o izboru, dostaviti dokaze kojima potvrđuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu, odnosno internom oglasu.

U slučaju da se u postupku provjere utvrdi da oni ne odgovaraju podacima u podnesenoj prijavi, kandidat se eliminira iz dalnjeg toka odabira, a na njegovo mjesto dolazi sljedeći kandidat s rang liste, i obnavlja se procedura potvrde i provjere s istim rokovima.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova iz internog oglasa, odnosno javnog konkursa i prijave kandidata Komisija za zapošljavanje će u roku od tri dana donijeti odluku o izboru kandidata.

O rezultatima postupka sprovedenog po internom oglasu, odnosno javnom konkursu, Komisija za zapošljavanje je dužna obavijestiti kandidate putem internet stranice Pravosudne komisije, u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru.

Obavještenje o rezultatima izbora kandidata ističe se 15 dana na internet stranici Pravosudne komisije.

Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima postupka zapošljavanja može uložiti žalbu Pravosudnoj komisiji u roku od 8 dana, računajući od prvog narednog dana od isteka objave na internet stranici Pravosudne komisije.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani. Za

diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine, potrebno je dostaviti dokaz o nostrifikaciji.

Napomena: Kandidati za radna mjesta koji nemaju položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkursati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.

Napomena: Opis poslova radnog mesta za koje je raspisan konkurs, nalazi se u sadržaju javnog konkursa koji je objavljen na internetskoj stranici Pravosudne komisije (www.pkbd.ba).

Napomena: Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

Konkurs će biti objavljen na oglasnim tablama pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH i na internet stranici Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH (www.pkbd.ba).

Prijave na konkurs podnose se od 27.06.2025. godine do 11.07.2025. godine

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

**PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRINKTA BIH,
76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.**

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA

1.

Pravosudna institucija	OSNOVNI SUD BRČKO DISTRINKTA BIH
Organizaciona jedinica	Odjeljenje sudske uprave
NAZIV RADNOG MJESTA	Referent-operater-asistent
- Opis poslova radnog mesta:	<ul style="list-style-type: none">- vrši poslove zapisničara na ročištima, raspravama i pretresima u zgradbi suda ili van nje,- vrši tonske zapise na ročištima i raspravama,- rad sa sudijom na izradi i prepisivanju sudskeh odluka, poslovima pošte, kreira sudska pismena po naredbi sudije,- vrši otpremu poziva i odluka strankama,- postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad,- vrši kucanje po diktatu, sređivanje i ažuriranje spisa dodijeljenih u rad,- vrši umnožavanje i povezivanje umnoženog materijala,- vrši popis spisa, uvezivanje spisa putem jemstvenika, metalnog mehanizma ili na drugi način,- popunjava obrasce predviđene Pravilnikom o unutrašnjem sudsakom poslovanju, te blagovremeno dostavlja izvještaje o radu šefu pisarnice,- kontaktira stranke i svjedoči po nalogu sudije,- preuzima i vraća spise u spremište za predmete, po

	<p>unaprijed pripremljenim listama za svakog sudiju, stavlja paraf na listu za iznošenje predmeta, kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za sudiju za naredni dan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu, - nakon postupanja po zadacima, vraća lično sve CMS predmete (osim onih koje sudija zadržava radi izrade odluke) referentu za upravljanje predmetima, - registruje sve podneske u CMS primljene u toku ročišta, - registruje sve radnje po naredbi sudije, - vodi dnevnik rada po vrstama preduzetih radnji, - blagovremeno sebi obezbjeđuje kancelarijski materijal, - u krivičnim predmetima, po naredbi sudije, dostavlja Odjeljenju za podršku svjedocima kopije sudskih poziva upućenih svjedocima, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu predsjednika i sekretara suda, kao i šefa pisarnice,
--	---

2.

Pravosudna institucija	OSNOVNI SUD BRČKO DISTRINKTA BOSNE I HERCEGOVINE
Organizaciona jedinica	Sudska odjeljenja
Naziv radnog mjestra	Sudijski pripravnik
Opis posla radnog mjestra	<ul style="list-style-type: none"> - obavlja pripravničku praksu u суду radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda u skladu sa Programom o obavljanju pripravničkog staža u Pravosudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, - pripravnicima se postepeno dodjeljuju razne vrste poslova kako bi stekli neophodno praktično iskustvo na svim poljima rada u sudovima kako na sudijskim tako i na administrativnim poslovima, - vodi Dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio, - pod nadzorom sudije ili stručnog saradnika obavlja iste poslove kao i stručni saradnik, - obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu predsjednika suda,

